



# Mathata serapaneng sa Nkgono



**Joy Gugulethu Nkukwana**





Ntlo ya nkgono e ne e ahilwe pela thota. E ne e na le serapana sa meroho se neng se ratwa ke batho. Haufinyana le serapana seo, ho ne ho phela mmutlanyana o tenang ,o seleng. Mmutlanyana o ne a kgalla meroho ya nkgono. Nkgono o ne a lemme dinawa, dihwete le meroho e meng e monate.





Sibi e ne e le motswalle wa nkgono wa sebele. O ne a sala nkgono morao ha a ntse a nwesetsa tshingwana ya hae. Qetellong ya letsatsi le leng le le leng ha nkgono a qetile tshingwaneng, nkgono le Sibi, ntja ya hae, ba ne ba ya lapeng. Nkgono o ne a pheha meroho, ba je, ba robale.



Bosiung bo bong ha nkgono le Sibi ba robotse.

Mmutlanyana a nyenyelepa ka serapaneng sa meroho.

A epa mokoti ho tswa thoteng ho ya kena ka serapaneng sa nkgono. A nanyetsa haufiufi a ntse a qamaka/thalatsa hore ho se be le ya mmonang.

Tlole! Tlole! Tlole! A fumana khabetjhe. A e ja!

Tlole! tlole! Tlole! A fumana sehwele. A se ja!

Tlole! Tlole! tlole! A fumana tapole. A e ja!

Ha a se a kgotshe, a nyonyoba a tsamaya!







Hoseng, nkgono a bona hore dihwete le ditapole di ntshitswe mobung, mme dinawa di robilwe tsa jewa.

A nahana hore ke motho, tshwene kapa ke ntho efe e entseng sena. Nkgono a kenya terata ho potoloha serapana. Bosiu a kwala heke/ keiti mme a notlela. Sibi a robala ka ntle ho lebela serapana.

Bosiu boo Nkgono a dula haufi le fenstere ho bona ya ka yang serapaneng. O dutse moo nako e telele ho se letho leo a le bonang. A qetella a robetse.



Hoseng a tsoha mme a bona hore heke/ keiti e ntse e kwetswe. Ntho tsohle di le jwalo ka ha a di tlohetse maobane hape ho se na mehato. A nwesetsa serapana sa hae jwalo ka tlwaelo, Sibi a le haufi le yena. Bosiung boo Sibi a robala ka ntlong. Ho ne ho bonahala hore terata e thusitse.







“Jwale hona ho a makatsa, Sibi,” a realo ha a bona hore meroho e jelwe hape letsatsi le latelang. A potoloha serapana ho bona hore na ha ho na le soba terateng. Ho ne ho se lesoba. Ha a shebisisa a bona lekgalo/lesobana pela palo ya terata. A bona mokoti o ka lekanang Sibi ho kena ho ona.



Nkgono a makala hore ke eng e jang meroho ya hae. Na e be ke katse kapa ntja? Empa dintja le dikatse ha di je meroho e metala kapa e sa phehwang hape ha di dule mokoting. Na e be ke lakabane? Na lakabane e ja meroho? A ipotsa. O ne a sa tsebe.

A nahanisisa empa a se fumane karabo. Sena se etsahetse bosiu. Na e be ke nonyana? Tse ding di phela bosiu. Mohlomong ke morubisi?

Tjhe, morubisi o phela difateng, o etsa lerata hape ha o dule mokoting. A tseba hang feela hore ke mang. “Ke Mmutlanyana, Sibi! Ke yona feela phoofolo e ka lekanang ka mokoting ona, e ratang meroho.” O bua le Sibi jwalo e ka Sibi o tla mo araba.

“Hawu! Hawu!” ho bohola

Sibi ka thabo.







Nkgono a loha leqheka ho tshwara mmutlanyana. A nka dihwete tse ntle, a di tlamella mmoho mme a tlama lerapo la teng leetong la Sibi. Sibi o tla tsoha hang ha dihwete di huleha a tshware mmutlanyana, o nahana jwalo.



Ka letsatsi lena mmutlanyana o ne a lapile haholo. A se hlole a emela bosiu jwalo ka tlwaelo. Nkgono a iketsetsa teye ha Sibi a bothile letsatsing. Mmutlanyana a nyenyelepela ka hara serapana. A bona dihwete tse ntle tse tlamilweng mmoho. A di tlolela anthe o tshwara leoto la Sibi. Sibi a tshoha. A tsoha, a bohola, a lelekisa mmutlanyana.



Nkgono a latela ka thupa. A matha ka mora Sibi, ha a ntse a lelekisa mmutlanyana. Mmutlanyana o ne a batla mokoti o haufi. Sibi o ne a le mohatleng wa mmutlanyana. A loma mohatla wa mmutlanyana mme wa kgaoha. Mmutlanyana itahlela ka mokoting ha Sibi a ntse a bohola pela mokoti. Mmutlanyana o setse ka sekutwana sa mohatla.





Ho tloha mohlang oo, Mmutlanyana a ba  
le mohatla o sekutwana. Ho tloha mohlang  
oo, dintja di lelekisa dimmutlanyana  
le dimmutlanyana di baleha dintja.  
Dimmutlanyana di sa ntse di ja meroho. Ha  
o bona serapana se setle sa meroho, o tsebe  
hore dimmutlanyana di haufi.